

..... nume și prenume telefon, e-mail nr. registru/f.o. data

... an nașt. gr.(kg) per.abd(cm) . . înălțime(cm) diagnostic

HT l.tot trig p.tot . alb... motivul anticoagulării... tratamente asociate

Ziua nr.	Data	Ora presc	Ora adm	Doza (tb)	Doza (mg)	Ora INR	Val INR	Val APTT	Observații
0	DU, 3 MAR								
1	LU, 4 MAR								
2	MA, 5 MAR								
3	MI, 6 MAR								
4	JO, 7 MAR								
5	VI, 8 MAR								
6	SA, 9 MAR								
7	DU, 10 MAR								
8	LU, 11 MAR								
9	MA, 12 MAR								
10	MI, 13 MAR								
11	JO, 14 MAR								
12	VI, 15 MAR								
13	SA, 16 MAR								
14	DU, 17 MAR								
15	LU, 18 MAR								
16	MA, 19 MAR								
17	MI, 20 MAR								
18	JO, 21 MAR								
19	VI, 22 MAR								
20	SA, 23 MAR								
21	DU, 24 MAR								
22	LU, 25 MAR								
23	MA, 26 MAR								
24	MI, 27 MAR								
25	JO, 28 MAR								
26	VI, 29 MAR								
27	SA, 30 MAR								
28	DU, 31 MAR								
29	LU, 1 APR								
30	MA, 2 APR								

..... semnătura și parafa medicului